


Mekgwa e mene ya go dula o bolokegile ebile o phetše gabotse



Ikhupetše ka nako tšohle

ge o gohlola goba o
ethimula ka sejabana.



Itire okare o ka gare ga sepudula

gomme, o kgoma fela mahlakore. Se
dumelele motho a tsena ka gare ga
sepudulla sa gago. (Se tshwenyege
ge go ka diragala bjalo
ka nako yengwe!)



Hlapa matsogo

gammalwa ka nako tšohle.
Šomiša sesepe le meetse
gomme o dire bjalo o iketlile
ka kelohloko.



O se tshware

sefahlego (molomo, nko le mahlo
a gago) ka matsogo a gago.

GE RE DIRA DILO TŠE NNE TŠE, RE THUŠA BOHLE GORE
BA DULE BA PHETŠE GABOTSE EBILE BA ŠIRELETŠEGILE

smartstart